

Broj: 0203-1003/16
Budva, 03.03.2022. godine

Na osnovu člana 56 Zakona o zaštiti prirode ("Sl.list CG", 54/16 i 18/19) i člana 13 Odluke o proglašavanju zaštićenog područja P arka prirode "Platamuni" ("Sl. list CG", br.63/21), Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 18. redovnoj sjednici, održanoj dana 03.03.2022. godine, donosi

**ODLUKU
O UNUTRAŠNJEM REDU I SLUŽBI ZAŠTITE U PARKU PRIRODE
"PLATAMUNI"**

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Odlukom o unutrašnjem redu i službi zaštite u Parku prirode "Platamuni" (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se pravila sprovođenja propisanog režima zaštite, a naročito: način i uslovi ponašanja posjetilaca i korisnika prostora pri kretanju, plovidbi, boravku i obavljanju poslova; lokaliteti i površine u kojima se ograničava plovidba, kretanje odnosno zabranjuje ili ograničava obavljanje određenih radnji; vrste i staništa, kao i druge prirodne vrijednosti koje je zabranjeno uništavati i oštećivati; morski organizmi čije je korišćenje odnosno branje i sakupljanje ograničeno, kao i način i uslovi obavljanja tih radnji; način saradnje sa fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koja po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje prirodnih resursa i prostora; uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja, monitoringa i obrazovnih aktivnosti i sprovođenje određenih mjera očuvanja i održavanja i vremensko trajanje tih mjera, kao i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite.

Član 2

Posjetiocem, u smislu ove Odluke, smatra se lice koje samostalno ili organizovano preko turističke ili druge organizacije, odnosno pravnog lica, ulazi u Park i/ili boravi u njemu, radi upoznavanja sa prirodnim ili kulturno-istorijskim vrijednostima Parka, odmora, rekreacije, naučnog istraživanja, obrazovanja ili korišćenja drugih usluga.

Član 3

Korisnik zaštićenog područja je pravno lice, preduzetnik, ili fizičko lice koji u zaštićenom prirodnom području obavlja poslove, djelatnosti ili na bilo koji drugi način koristi prirodno dobro i/ili njegove resurse, pogodnosti i odlike.

II NAČIN I USLOVI PONAŠANJA POSJETILACA I KORISNIKA PROSTORA PRI KRETANJU, PLOVIDBI, BORAVKU I OBAVLJANJU POSLOVA U PARKU PRIRODE "PLATAMUNI"

Član 4

Za vrijeme boravka u zaštićenom području Parka, posjetioци su u obavezi da se pridržavaju odredbi Zakona, Odluke o proglašavanju, ove Odluke, uputstava sa informativnih tabli i drugih oznaka, kao i upozorenja i naređenja izdatih od strane lica zaduženih za čuvanje zaštićenog prirodnog dobra.

Ulaz i boravak posjetilaca na teritoriji Parka kontroliše lice zaduženo za poslove čuvanja zaštićenog prirodnog dobra (u daljem tekstu zaštitar).

Član 5

Na lokalitetima koji pripadaju II zoni zaštite: uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze), uvala Velika Krekavica, i ispred rta Platamuni, posjetioци i korisnici mogu da vrše i obavljaju:

- privredni i sportsko rekreativni ribolov plutajućim parangalima i udičarskim alatima koji nemaju dodir sa morskim dnom i ne oštećuju vrste i staništa na morskom dnu, a u skladu sa uslovima izdatim u ribolovnim dozvolama, dajući prednost nosiocima dozvola za privredni ribolov;
- postavljanje i korišćenje podvodnih ronilačkih staza za interpretaciju prirode - maksimalno dvije staze u izdvojenim dijelovima II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove, Programa objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra, Plana upravljanja i na osnovu predhodno pribavljenih odobrenja;
- kontrolisana naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa na osnovu dozvole Agencije za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) i odobrenja Upravljača;
- kontrolisane posjete u obrazovne, rekreativne i turističke svrhe, isključivo u dijelu II zone zaštite koji će se odrediti na osnovu odgovarajuće stručne osnove i na osnovu predhodno pribavljenih odobrenja;

Član 6

Na lokalitetima koji pripadaju III zoni zaštite: kopneni dio zaštićenog područja koji prati obalnu liniju obuhvatajući morske klifove, ali i stijene i padine velikog nagiba, i u morskom dijelu zaštićenog područja koji obuhvata akvatorijum između obalne linije i izobate 50 m, isključujući lokacije koje su izdvojene u II zonu zaštite (uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat i uvala Velika Krekavica i rt Platamuni) posjetioци i korisnici mogu da vrše i obavljaju:

- privredni i sportsko-rekreativni ribolov, u skladu sa propisima koji regulišu morsko ribarstvo, do sticanja uslova za uvođenje ograničenja, zasnovanih na naučnim podacima ciljanog istraživanja resursa ribarstva u zaštićenom području koja su definisana Planom upravljanja, ribolovnim dozvolama i propisima za oblast morskog ribarstva;
- kretanje i zaustavljanje plovila na motorni pogon u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe;
- korišćenje pješačkih i rekreativnih staza na kopnu u skladu sa Planom upravljanja i na osnovu predhodno pribavljenih odobrenja;
- naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa.

III LOKALITETI I POVRŠINE U KOJIMA SE OGRANIČAVA PLOVIDBA, KRETANJE, ODNOSNO ZABRANJUJE ILI OGRANIČAVA OBAVLJANJE ODREĐENIH RADNJI

Član 7

Na lokalitetima koji pripadaju II zoni zaštite: uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat (Seka Albaneze), uvala Velika Krekavica, i ispred rta Platamuni, ukupne površine 193,92ha, posjetiocima i korisnicima zabranjeno je, odnosno ograničeno da vrše i obavljaju:

- ribolov, izuzev privrednog i sportsko rekreativnog ribolova plutajućim parangalima i udičarskim alatima koji nemaju dodir sa morskim dnom i ne oštećuju vrste i staništa na morskom dnu, a u skladu sa uslovima izdatim u ribolovnim dozvolama;
- nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa, kojima se ugrožavaju primarne vrijednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obilježja predjela i objekata geonasljeđa;
- nedozvoljeno sidrenje plovila;
- kretanje plovila na motorni pogon brzinom većom od deset čvorova, osim službenih plovila Upravljača i nadležnih službi za kontrolu aktivnosti na moru;
- marikulturu;
- postavljanje ili izgradnju objekata;
- promjenu namjene površina;
- rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih i biljnih vrsta;
- naseljavanje alohtonih i invazivnih vrsta;
- preduzimanje radova koji bi mogli da dovedu do oštećenja vrsta i staništa i arheoloških vrijednosti;
- upotrebu materija koje mogu da ugroze vitalnost i temeljne prirodne vrijednosti morskog ekosistema;
- slučajno ili namjerno odlaganje ili odbacivanje komunalnog i bilo kog drugog otpada;
- oštećenje podmorskih geoloških i geomorfoloških vrijednosti;
- osiromašivanje prirodnog fonda divljih vrsta;
- zagađenje ili ugrožavanje mora.

Član 8

Na lokalitetima koji pripadaju III zoni zaštite: kopneni dio zaštićenog područja koji prati obalnu liniju obuhvatajući morske klifove, ali i stijene i padine velikog nagiba, i u morskom dijelu zaštićenog područja koji obuhvata akvatorijum između obalne linije i izobate 50 m, isključujući lokacije koje su izdvojene u II zonu zaštite (uvala Žukovac sa okolinom hridi Kalafat i uvala Velika Krekavica i rt Platamuni), ukupne površine 893,20ha ,posjetiocima i korisnicima zabranjeno je, odnosno ograničeno da vrše i obavljaju:

- postavljanje ili izgradnju objekata koji zagađuju, oštećuju ili ugrožavaju morski i obalni ekosistem, prirodna staništa i vrste;
- promjene namjene površina;
- rastjerivanje, hvatanje, uznemiravanje i ubijanje životinjskih vrsta;
- naseljavanje alohtonih vrsta.

**IV VRSTE I STANIŠTA, KAO I DRUGE PRIRODNE VRIJEDNOSTI KOJE JE
ZABRANJENO UNIŠTAVATI I OŠTEĆIVATI, I
MORSKI ORGANIZMI ČIJE JE KORIŠĆENJE ODNOSNO BRANJE I
SKUPLJANJE OGRANIČENO KAO I NAČIN I USLOVI OBAVLJANJA TIH
RADNJI**

Član 9

Zabranjeno je uništavati i oštećivati sljedeće morske vrste: *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa*, *Cystoseira amentacea*, *Cystoseira spinosa*, *Cystoseira humilis*, *Cystoseira crinita*, *Cystoseira foeniculacea*, *Cystoseira corniculata*, *Cystoseira squarrosa*, *Lithophyllum byssoides*, *Cladocora caespitosa*, *Centrostephanus longispinus*, *Paracentrotus lividus*, *Ophidiaster ophidianus*, *Holothuria forskali*, *Holothuria polii*, *Holothuria tubulosa*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Luria lurida*, *Scyllarides latus*, *Scyllarus arctus*, *Paliurus elephas*, *Homarus gammarus*, *Axinella damicornis*, *Sarcotragus foetidus*, *Episcomitra zonata*, *Aplysina cavernicola*, *Axinella verrucosa*, *Spongia (Spongia) officinalis*, *Tonna galea*, *Caretta caretta*, *Chelonia mydas*, *Tursiops truncatus*, *Monachus monachus*.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati sljedeće kopnenu vrstu: drvenastu mlječiku (*Euphorbia dendroides*).

Član 10

Zabranjeno je uništavati i oštećivati sljedeća morska staništa: biocenoze naselja morske trave (*Posidonia oceanica*), i morske pećine sa nadvodnim i podvodnim ulazima.

Zabranjeno je uništavati i oštećivati sljedeća obalna staništa: mediteranska stjenovita obala obrasla endemičnim vrstama roda *Limonium*, termomediteranski prepustinjski žbunjaci i jednogodišnja vegetacija pokretnih morskih obala.

Član 11

Zabranjen je svaki vid izlova, sakupljanja, branja, uništavanja i oštećivanja vrsta i staništa navedenih u članovima 9 i 10, kao i drugih vrsta i staništa prepoznatih Studijom zaštite za zaštićeno područje „Platamuni“.

Ograničeni izlov, sakupljanje i branje morskih organizama na području Parka moguće je isključivo na osnovu ribolovnih dozvola.

**V NAČIN SARADNJE SA FIZIČKIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I PRAVNIM
LICIMA KOJI PO RAZLIČITOM OSNOVU KORISTE ILI SU
ZAINTERESOVANA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH RESURSA I PROSTORA**

Član 12

Saradnja sa fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima koji po različitom osnovu koriste ili su zainteresovana za korišćenje prirodnih resursa i prostora uređuje se ugovorom zaključenim između navedenih subjekata i Upravljača.

Član 13

Održavanje čistoće u granicama Parka vrši Upravljač.

Član 14

Svi posjetioci i korisnici Parka obavezni su da brinu o čistoći i dužni su da poštuju sledeća pravila:

- zabranjeno je bacanje smeća izvan prostora predviđenih za te namjene;
- korisnici Parka su dužni da svoj otpad prikupljaju tokom boravka i isti odlažu isključivo na mjestima predviđena za odlaganje otpada;
- zabranjeno je deponovanje građevinskog i svakog drugog otpadnog materijala na kopnenom i u morskom prostoru Parka;
- zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom na području Parka osim u izuzetnim situacijama i uz nadzor ovlašćenog lica za poslove zaštite Parka;
- zabranjeno je ispuštanje otpadnih i zagađujućih voda i materija na obalu i u more iz kopnenih izvora i sa plovila bez prethodnog prečišćavanja na način i pod uslovima predviđenim posebnim propisima;
- zabranjeno je kretanje izvan obilježenih staza u Parku.

VI USLOVI ZAŠTITE PRILIKOM OBAVLJANJA NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, MONITORINGA I OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

Član 15

Naučna istraživanja, monitoring i obrazovne aktivnosti na području Parka sprovode se u skladu s izdatom dozvolom i uslovima zaštite propisanim zakonom i Odlukom o proglašavanju.

VII SPROVOĐENJE MJERA OČUVANJA I ODRŽAVANJA I VREMENSKO TRAJANJE TIH MJERA

Član 16

Nadzor nad sprovođenjem pravila utvrđenih ovom Odlukom vrši Služba zaštite Upravljača, odnosno zaštitari.

Član 17

Kada zaštitar u vršenju službene radnje ustanovi da je učinjena povreda pravila unutrašnjeg reda i kršenje režima zaštite u obavezi je da sačini Službenu zabilješku o konstatovanoj/im povredi/ama, da preduzme radnje na otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i o isitim obavijesti neposrednog rukovodioca.

Član 18

U svim slučajevima povreda pravila unutrašnjeg reda i mira, kao i kršenja režima zaštite, primjenjivaće se kaznene odredbe propisa kojima je uređena oblast državne imovine, morskog dobra, sigurnost pomorske plovidbe, pomorsko ribarstvo i marikutlura i zaštita prirode.

Nadzor i kontrolu u zaštićenom području sprovode i drugi inspekcijski organi u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 19

Ova Odluka stupa na snagu objavljivanjem na Oglasnoj tabli Upravljača.

Predsjednik Upravnog odbora,
Blažo Radenović

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Blažo Radenović', written over a circular official seal. The seal is also in blue ink and contains the text 'U P R A V N I O D B O R A' at the top, 'H R E S T O P E' in the center, and 'B V I D A' at the bottom. The seal also features a central emblem and the words 'P R E D S J E D N I K U P R A V N O G O D B O R A' around the perimeter.